

Start crop Point



End crop Point





MSA length = 10693

-----TGTT--AAGATAT--GCGCAA-----ATAGGTAAATTCTTTTATTTTTAGTTAAATG-----TGTGATACCTT-----AGAATTTTCAGTCGAAACATT
CTTTTAATTTCAATTTAAAAAAATTTTAATTTTAACCAATAAATTAAGTAATTAAAAATTTTATTTAATAAGATTATAAAACTTAAACAAAAAAATAT
-----TGCTAACAAAGAATTTACCGTAATTAAAAATAAACAAACCTTTTTTTATTTTATTAAAGATATATGTACCATTTTCTAAGAATTTTCACGAGAGAAAT
TCTTTAAATTAAATTTAGTAATGGTTGAAATTTTAATAATAAATTAA-TAATTATAAATTTTATTTAATTAAAGTATAAAACCAAGCAGAAAAAAATTTA
-----TGCTAATAAAATAATAACTGTAACTAAAAATTAGTAAATTTTTGATATTCCTTGTTAAAAAATATATGTGACATTATC-AAGAATTT-TGTGACAAACATC
CCACAAATTTAAATGTAAATAATCTTATTTTTTAAATTAAATGTT-----AATTATATTTTTACCTAGGACAATTATAAAGCCAGGAACAAAAAAATTTAT
-----AATAAAATATTAGCCGTAATCAAATCTAA-----ATCATTAAATAG-----CGTAGTATTTCTA-----TATCTGAGTGTGCC

CTTTTTATTCAAATT-CAAAAAATTTTAATTTTTAATAATAAATTAAAGT-ATTATAAGCCCTATTTTATAAAATTATAATACCAAGAACAAAAATTTAT
-----TTT-----TATGGCATTTCC-----GAATTT-CACCAAATGTATT





-----TTTATT-----AATACCATTT-----CATAAAAATATT
CTTTAAATTTATTTTAAAAA-----TAATATATAATATTAAATTATATAATTATTAAATTTTATTAAATAAAATTACGCAACCAAGAGCAAGGGGATTAT
-----TGCTAATAAAATATTAAACCGTAATTAAAAATAAGTAAATTTTTTTTATTTTTA-AAAAGATATAAAATTTCGATTCTAAGAATTTTTTTTAAAAAGTC
-----TGCTAATAAAATATAAACCGTAATTAAAAATAAGTAAATTTTTTTTATGTTTTA-AAAAGATATAAAATTTCGATTCTAAGAATCATTTTTAAAAAGTC
-----TT-----TGA-----
-----ATTAGTAAAAGGCATGTAAAGAGACCCCT-----AATCC-TGGCAGAAAT-----









f.bed_g_2.bed_fm_1.bed_0_0_n.bed_g_1.bed_fm_2.bed_0_0_bc
size: 12991bp; fragments: 1270; full length: 0 (>=11691.9bp)


After TEtrimmer Extended plot Blue lines are boundaries




TE: rnd_5_family_7844
size: 2059bp; fragments: 657; full length: 99 (≥ 1853.1 bp)



After TETrimmer ORF and PFAM domain plot



Before TEtrimmer ORF and PFAM domain plot



Dotplot

(windowsize = 25, threshold = 50.00 10/10/25)

nsensus before TEtrimmer (bp)

